

Création D'un KO-System

Prérequis logiciel :

Avoir la dernière version du logiciel (7.1o à minima).

Réorganisation des colonnes

Dans la rubrique **Concurrents** → Réorganisation Colonnes faire apparaître et positionnez « Critères » « Clt » et « Tps »

Code	Dossard	Nom	Prénom	S.	An	Cat.	Point	Distance	Centre	Critère	Clt	Tps	Nation	CS	Club
FFS2696323	1	LETOUZÉ--HISLER	LINO	M	2009	U16		KO-SYSTEM	A	A01			FRA	PE	SC LES ANGLE
FFS2694125	2	LASSALLE	LENNY	M	2009	U16		KO-SYSTEM	A	A02			FRA	CA	ISOLA 2000
FFS2696433	3	DIDIER	NANS	M	2010	U16		KO-SYSTEM	A	A03			FRA	SA	ST SORLIN
FFS2686856	4	CAZERES	ANTONIN	M	2009	U16		KO-SYSTEM	A	A04			FRA	AP	SAUZE BARCEL
FFS2687421	5	WOUTERS	TOM	M	2009	U16		KO-SYSTEM	A	A05			FRA	MB	JEAN D'AULPS

Faire la même chose dans la rubrique **DOSSARD**

Dos.	Code	Nom	Prénom	S.	An	Cat.	Distance	Critère	Point	Nation	CS
1	FFS2696323	LETOUZÉ--HISLER	LINO	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A01		FRA	PE
2	FFS2694125	LASSALLE	LENNY	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A02		FRA	CA
3	FFS2696433	DIDIER	NANS	M	2010	U16	KO-SYSTEM	A03		FRA	SA
4	FFS2686856	CAZERES	ANTONIN	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A04		FRA	AP
5	FFS2687421	WOUTERS	TOM	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A05		FRA	MB
6	FFS2681233	REGARD	MILO	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A06		FRA	SA
7	FFS2688889	MC NEILLIE	BENJAMIN	M	2010	U16	KO-SYSTEM	A07		FRA	MB
8	FFS2694786	MAQUAIRE	THEO	M	2009	U16	KO-SYSTEM	A08		FRA	AP
9	FFS2707429	GARCIA ESSIQUE	SIMEON	M	2010	U16	KO-SYSTEM	B01		FRA	PE
10	FFS2688786	DUBOS	TIMEO	M	2009	U16	KO-SYSTEM	B02		FRA	MB

Gestion de la Qualification

- Slalom ou Géant (2 manches préférable)
- Chronométrage normal
- édition officiels obligatoirement pour fixé les Tps
- Duplication pour SAV
- Création de 2 courses vierge:
 - 1 déclarer en KO
 - 1 déclarer en GS 1 manche (peu être mis en SL 1 manche mais ne sera pas Homologable),

Gestion des Qualifiés



- ✓ Dans la duplication aller dans l'onglet édition / perso / KO-System
 - ✓ Faire prise en charge des qualifiés
 - ✓ Renseigner le nombre de qualifiés par manche et au total
 - ✓ Le nombre total doit être comme pour 1 parallèle de 4, 6, 8, 12, 16, 24, 32....
- ✓ En cas de besoin de réédition utiliser la ligne édition et non prise....
- ✓ Depuis la course de KO faire outil importation des concurrent
 - ✓ Filtrer par distance en ne prenant que ceux marquer ****KO-Syst****
- ✓ Depuis la course de GS-1 faire outil importation des concurrent
 - ✓ Filtrer par distance en ne prenant que ceux marquer ****GS-1****
 - ✓ SI VOUS COCHER AUSSI ***Abs Qualif*** LES ABS DE QUALIF remonteront cm tt les concurrent de la qualif
 - ✓ Si vous ne cocher pas les Abs ne seront pas présent dans les consolantes,

Gestion des Dossards

- ✓ Une fois les concurrents importer dans leurs course respective
 - ✓ Outil import des concurrents et filtrer par distance
KO-Syst, **GS-1**, *Abs Qualif*" suivant l'évènement ou vous êtes (si vous ne sélectionner pas Abs Qualif les abs ne seront pas présent dans le GS-1)
- ✓ Faire une édition Officiels mêmes scratch pour effacer les Tps ds la base
- ✓ Supprimer les Dossards
- ✓ Dans les KO ds l'onglet Dossard classer par critères et attribuer en respectant l'ordre de la liste (commencer au Dos 1)
- ✓ Dans les consolantes faire le tirage au sort en suivant les consigne du DT ou du jury et commencer au dernier Dos du KO +1 (ex: ko: 32 le 1^{er} seras 33)

La création et la configuration du tableau

- Dans l'épreuve de KO
- Rentré dans chrono (le tableau doit être formé)
- Aller ds configuration en Haut à gauche
- Mettre le Mode KO-system
- Mettre le Nb RUN
- Précision au 100ème

